



MONTENEGRIN JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES

**Volume 5. 2021. Issue 1-2.**



CIP - Каталогизација у публикацији  
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње  
**COBISS.CG-ID 32743952**

**ISSN 2536-5592**

**Publisher: Center for Geopolitical Studies**



Center for Geopolitical Studies

Časopis *Montenegrin Journal for Social Sciences* upisan je u evidenciju  
medija, Ministarstva kulture Crne Gore pod rednim brojem **782**.



**Volume 5. 2021. Issue 1-2. Podgorica, December 2021.**

**Editor in Chief:** Adnan Prekić

**Editors:** Živko Andrijašević, Dragutin Papović, Ivan Tepavčević

**International editorial board:** John K. Cox, North Dakota State University, Fargo, UNITED STATES; Tvrtnko Jakovina, University of Zagreb, Zagreb, CROATIA; Lidia Greco, University of Bari, Bari, ITALY; Helena Binti Muhamad Varkkey, University of Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA; Vít Hloušek, Masaryk University, Brno, CZECH REPUBLIC; Adrian Hatos, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj, ROMANIA.

**Montenegrin Journal for Social Sciences is indexed in:** CEOL - Central and Eastern European Online; ERIH PLUS; Google Scholar; Index Copernicus; CiteFactor; Scientific Indexing Services (SIS); ISRA - Journal impact factor; Electronic Journals Library; ROAD; General Impact Factor; OAJI - Open Academic Journals Index.

**Proofreading and lecture in English:** Danijela Milićević

**Proofreading and lecture in Montenegrin:** Miodarka Tepavčević

**Address:** Danila Bojovića bb 81 400 Nikšić, Montenegro;

**E-mail:** mjss@ucg.ac.me

**www.mjss.ac.me**

**Prepress and print:** Pro file – Podgorica

**Circulation:** 100 copies



**Volume 5. 2020. Issue 1-2. Podgorica, December 2021.**

## **CONTENTS:**

MONTENEGRIN-OTTOMAN BORDER RELATIONS AFTER THE BERLIN CONGRES OF 1878	
<b>Ivan TEPAVCEVIC</b> .....	p. 7
AUSTRO-HUNGARIAN INTELLIGENCE SERVICE IN MONTENEGRO (1914–1916)	
<b>Milan SCEKIC</b> .....	p. 21
INDEX OF THE CYCLE OF MONEY-THE CASE OF MONTENEGRO	
<b>Constantinos CHALLOUMIS</b> .....	p. 41
THE ROLE OF THE MONTENEGRIN PROSECUTOR'S OFFICE IN THE CASE OF DEPORTATION OF REFUGEES	
<b>Balša DELIBASIC</b> .....	p. 59
PERCEPTION ON JULY 13 IN MONTENEGRIN NEWSPAPERS AFTER THE WAR OF THE 1990s	
<b>Vukadin NISAVIC</b> .....	p. 81
THE BRITISH EMPIRES INTEGRATION OF PRECOLONIAL NIGERIA INTO THE BRITISH COLONIAL ECONOMY AND ITS CONSEQUENCES	
<b>Olawale Olufemi AKINRINDE, Abdullah Abdulazeez OSUWA</b> .....	p. 99
<b>REVIEWS:</b>	
SCIENTIFIC CONFERENCE: POST-SOCIALIST IDENTITY OF MONTENEGRO	
<b>Jovan MUHADINOVIC</b> .....	p. 115
A CAPITAL WORK OF UNIVERSAL VALUE—Presentation of the book: The red idea of Montenegro	
<b>Milan SCEKIC</b> .....	p. 121
ABOUT METHODOLOGY, STRUCTURE, CONTENT – Presentation of the book: Modern History of Montenegro 1988–2017	
<b>Zivko ANDRIJASEVIC</b> .....	p. 127
FLOOD, EARTHQUAKE, SMOG – Presentation of the proceedings: Contributions to the ecohistory of Bosnia and Herzegovina in the 20th century	
<b>Minela RADUSIC</b> .....	p. 135
THE FIRST PRESIDENT OF SLOVENIA– Presentation of the book: Milan Kučan - The first president of Slovenia	
<b>Amel DURUTLIC</b> .....	p. 141
THE ALTERNATIVE – Presentation of the book: An alternative history of Serbia	
<b>Milan SCEKIC</b> .....	p. 147
PROCEEDINGS: MONTENEGRO THREE DECADES AFTER THE DEMOLITION OF THE BERLIN WALL	
<b>Vukadin NISAVIC</b> .....	p. 153
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS .....	p. 159

**Glavni i odgovorni urednik:** Adnan Prekić

**Urednici:** Živko Andrijašević, Dragutin Papović, Ivan Tepavčević

**Međunarodni uređivački odbor:** John K. Cox, North Dakota State University, Fargo, UNITED STATES; Tvrtnko Jakovina, University of Zagreb, Zagreb, CROATIA; Lidia Greco, University of Bari, Bari, ITALY; Helena Binti Muhamad Varkkey, University of Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA; Vít Hloušek, Masaryk University, Brno, CZECH REPUBLIC; Adrian Hatos, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj, ROMANIA.

**Montenegrin Journal for Social Sciences indeksira se u sljedećim naučnim bazama:** CEOL - Central and Eastern European Online; ERIH PLUS; Google Scholar; Index Copernicus; CiteFactor; Scientific Indexing Services (SIS); ISRA - Journal impact factor; Electronic Journals Library; ROAD; General Impact Factor; OAJI - Open Academic Journals Index.

**Lektura i korektura na engleskom:** Danijela Milićević

**Lektura i korektura na crnogorskom:** Miodarka Tepavčević

**Adresa:** Danila Bojovića bb 81 400 Nikšić, Crna Gora;

**E-mail:** mjss@ucg.ac.me

**www.mjss.ac.me**

**Priprema i štampa:** Pro file – Podgorica

**Tiraž:** 100 primjeraka



**Volume 5. 2020. Issue 1-2. Podgorica, December 2021.**

## **SADRŽAJ:**

POGRANIČNI ODNOŠI IZMEĐU CRNE GORE I OSMANSKOG CARSTVA NAKON BERLINSKOG KONGRESA 1878.	
<b>Ivan TEPAVČEVIC</b> .....	str. 7
AUSTROUGARSKA OBAVJEŠTAJNA SLUŽBA U CRNOJ GORI (1914–1916)	
<b>Milan ŠČEKIĆ</b> .....	str. 21
INDEKS KRETANJA NOVCA-SLUČAJ CRNE GORE	
<b>Constantinos CHALLOUMIS</b> .....	str. 41
ULOGA CRNOGORSKOG TUŽILAŠTVA U SLUČAJU DEPORTACIJA IZBEGLICA	
<b>Balša DELIBAŠIĆ</b> .....	str. 59
PERCEPCIJA 13. JULIA U CRNOGORSKIM NOVINAMA NAKON RATA DEVEDESETIH	
<b>Vukadin NIŠAVIĆ</b> .....	str. 81
INTEGRACIJA PRETKOLONIJALNE NIGERIJE U BRITANSKU KOLONIJALNU EKONOMIJU I NJENE POSLJEDICE	
<b>Olawale Oluwemi AKINRINDE, Abdullah Abdulazeez OSUWA</b> .....	str. 99
<b>PRIKAZI I OSVRTI:</b>	
NAUČNA KONFERENCIJA: POST-SOCIJALISTIČKI IDENTITET CRNE GORE	
<b>Jovan MUHADINOVIĆ</b> .....	str. 115
KAPITALNO DJELO UNIVERZALNE VRIJEDNOSTI – Prikaz knjige: Crvena ideja Crne Gore	
<b>Milan ŠČEKIĆ</b> .....	str. 121
O METODOLOGIJI, STRUKTURI, SADRŽAJU – Prikaz knjige: Moderna istorija Crne Gore 1988–2017	
<b>Živko ANDRIJAŠEVIĆ</b> .....	str. 127
POPLAVA, ZEMLJOTRES, SMOG – Prikaz zbornika radova: Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću	
<b>Minela RADUŠIĆ</b> .....	str. 135
PRVI PREDSJEDNIK SLOVENIJE – Prikaz knjige: Milan Kučan – Prvi predsjednik Slovenije	
<b>Amel DURUTLIĆ</b> .....	str. 141
ALTERNATIVE – Prikaz knjige: Alternativna istorija Srbije	
<b>Milan ŠČEKIĆ</b> .....	str. 147
ZBORNIK RADOVA: CRNA GORA TRI DECENIJE NAKON RUŠENJA BERLINSKOG ZIDA	
<b>Vukadin NIŠAVIĆ</b> .....	str. 153
UPUTSTVA ZA AUTORE .....	str. 159

**Review****POPLAVA, ZEMLJOTRES, SMOG**

Prikaz zbornika radova: Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću.  
 Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Udrženje za modernu historiju  
 urednik Amir Duranović, Sarajevo, 2020, 281 str.

Minela RADUSIC

Univerzitet u Sarajevu, Odsjek za istoriju,  
 Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
 email: minela.radusic@ff.unsa.ba

Nakon što je prvo izdanje zbornika „Poplava, zemljotres, smog: Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću“ (2017), nastalo kao rezultat napora da se vidici bosanskohercegovačke historiografije obogate novim, manje aktualnim ali izuzetno značajnim ekološkim temama, pobudilo pozitivne reakcije stručnog ali i šireg čitalačkog kruga Bosne i Hercegovine i njenoga susjedstva, kolege i kolege povjesničari koji su ujedno bili i autori prvobitno objavljenih tekstova, opredijelili su se da Zbornik u novom formatu učine dostupnim naučnoj javnosti. Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje publicirano je 2020. godine u okviru projekta Historiografija i nacionalizam. U isto vrijeme kada su Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću ponovo izašli iz štampe, prostor Zapadnog Balkana, Evrope i Svijeta suočavao se sa padom koronavirusa, snažnim zemljotresima, te drugim prirodnim nedaćama koje su težište sa dominantnih historiografskih narativa skrenule na nedovoljno istražene i u povijesnom diskursu manje prisutne teme, pokazujući na taj način važnost njihovog izučavanja. Pitanja čovjekovog odnosa prema okolišu, kao i pitanja velikih prirodnih nepogoda koje se periodično i ciklično događaju kroz povijest, a kojima se Zbornik suštinski bavi, nisu pitanja koja se tiču samo prošlosti. Pored toga što se reflektiraju na sadašnji trenutak, njihove posljedice upozoravaju buduće generacije na važnost podizanja ekološke svijesti, te ukazuju na neophodnost razvoja strategija i mehanizama za zaštitu od prirodnih nesreća u budućnosti. U tome smislu, pet historiografskih tekstova koji

čine sadržinu ovoga Zbornika, osim što predstavljaju referentnu tačku za otvaranje novih perspektiva unutar bosanskohercegovačke historiografije, imaju posebnu vrijednost.

Prvi u nizu, rad je Amira Duranovića „Poplava, zemljotres, smog: Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. Stoljeću” (13–26) u kome se čitateljstvo upoznaje sa počecima čovjekovog zanimanja za prirodu i prirodno okuženje, te se na konciran način predstavlja razvojni put povijesti okoliša od najranijeg razdoblja do konca 20. stoljeća. Iako su antički pisci Herodot, Tukidid, Plinije Stariji, kao i drugi njihovi savremenici bili zainteresirani za prirodni ambijent, a njihov primjer slijedili srednjovjekovni učenjaci, ekohistorija se do početka 20. stoljeća nije etabrirala kao zasebna znanstvena disciplina. Kako počeci njenog najsnažnijeg zamaha koïncidiraju sa velikim industrijskim razvojem, Duranović objašnjenje za utemeljenje ovog zasebnog pristupa u historijskoj nauci, pronalazi u nastojanjima da se posljedice i štetni efekti, koje je proces industrijalizacije ostavio na prirodni okoliš i zrak, smanje. Pojašnjavajući uzroke zbog čega se nakon Drugog svjetskog rata istraživački centar sa evropskog kontinenta pomjerio u SAD, te zbog čega su američki povjesničari za mnoge danas referentna imena u ovom segmentu historijske nauke, na drugoj razini rada se daje pregled rezultata njihovih najznačajnijih istraživanja, te se ukazuje na razlike u metodološkom pristupu dvije usko vezane znanstvene discipline: povijesti okoliša (history environment) i ekološke povijesti (ecological history). Na koncu, autor fokus sa svjetske skreće na regionalnu i bosanskohercegovačku znanstvenu sredinu, te nastoji utvrditi njihove početke i domete istraživanja u oblasti ekohistorije. Cijeneći vrijednost poduhvata koji su hrvatski znanstvenici okupljeni oko projekta *Triplex Confinium* poduzeli, zaključuje da je ovaj korak bio polazišna tačka za razmišljanje o novim pravcima razvoja historiografijā u regionima centralne i jugoistočne Evrope.

Radovi Enesa Omerovića „Velike poplave u Bosni i Hercegovini (1918–1941)” (27–100) i Vere Katz „Poplave u Bosni i Hercegovini – Posljedice i pokušaji zaštite (1965–1976)” (101 – 154) rezultat su nastojanja autorā da problematiku velikih riječnih poplava, koje su u domenu multidisciplinarnog istraživanja, smjeste u historiografski okvir. Omerović u svome radu polazi od definiranja pojma velikih, historijskih, i katastrofalnih poplava, te pojašnjava da je za vjerodostojne kriterijume klasificiranja poplave, kao velike prirodne nesreće, nužno uzeti u obzir ne samo maksimalne vodostaje na bosanskohercegovačkim rijekama nego i veličinu i obim

poplavljenog prostora, kao i štetu koje je izljevanje riječne vode prouzrokovalo. Na temelju relevantne izvorne građe prikupljene u nekoliko arhivskih institucija kao i odabranih primjera iz štampe, konstatira da se tri povijesna slučaja poplava iz 1925. 1932. i 1934. godine, prema ranije definiranim parametrima, mogu smatrati velikim i katastrofalnim. Rekonstruirajući svaki slučaj zasebno, u drugom dijelu rada se analiziraju koraci koje su lokalni organi poduzeli u pravcu saniranja štete, te se propituju mjere za ublažavanje dugotrajnih posljedica. Kako je sistem odbrane od poplava u Bosni i Hercegovini u periodu između dva svjetska rata bio tek u povoju, analiza odabranih slučajeva potvrđila je nespremnost lokalnih organa da se sa prirodnom nedaćom izbore na zadovoljavajući način, budući da se njihova borba svodila na spašavanje i evakuaciju ljudi, stoke i pokretne imovine, dok se o nadoknadi štete i izgradnji odbrambenih objekata, koji bi spriječili buduće poplave, trebalo razmišljati kasnije. Pored velike materijalne štete i pustoši koju su ostavljale na ugroženim prostorima, poplave su dugoročno gledano, ipak bili pokretači pozitivnih promjena budući da su utjecali na izgradnju svijesti „o potrebi održavanja, izgradnje i proširenja odbrambenih objekata”, te su bili uzročnikom izmjene „odnosa lokalnog stanovništva na ugroženim područjima prema vlastitoj sigurnosti.” (79) Za razliku od Omerovića koji je težište istraživanja usmjerio na propitivanje (ne)spremnosti lokalnih organa u sučeljavanju sa poplavama u međuratnom razdoblju, Vera Katz se u svome tekstu fokusirala na posljedice koje su na bosanskohercegovačko društvo ostavljale poplave u drugoj deceniji poslije Drugog svjetskog rata, kao i mjerama poduzetim u pravcu saniranja načinjene štete. U definiranju fenomena poplave, Katz se opredjeljuje za drugačiji koncept definicije pokazujući na taj način da je isto pitanje i u okvirima historijske znanosti moguće promatrati na različit način. U radu se na odabranim primjerima poplava iz 1965, 1975, i 1976. godine nastoji propitati koliko su ova zbivanja utjecala na privredno-ekonomski i politički razvoj jedne društvene zajednice, te koliko su ona bila limitirajući faktor u različitim segmentima bosanskohercegovačkog društva. Naglašavajući finansijske gubitke prouzrokovane izljevanjem riječnih tokova, autorica ističe da je u samo jednoj deceniji iznos štete premašio 13 milijardi dinara, dok je vrijeme koje je bilo potrebno uložiti za saniranje posljedica mnogo skuplje i duže. Iako je jugoslavensko političko rukovodstvo bilo svjesno ovog problema, nastojeći ga riješiti brojnom zakonskom regulativom, ustavno-političke promjene koje su nadležnost rješavanja problema prebacile na republičke organe, te nedostatak finansijskih sredstava, nisu dopustili adekvatne rezultate u praksi.

Kako je izbog čega Sarajevo početkom sedamdesetih godina prošloga stoljeća zapalo u ekološku katastrofu? Da li su i u kojoj mjeri procesi industrijalizacije i urbanizacije mogli ostaviti posljedice na okoliš grada? Kakve su konzekvene industrijskih postrojenja na kvalitet zraka, te zbog čega je Sarajevo postalo balkanski London? – samo su neka od pitanja kojima se u prvom dijelu rada „Od ekološke katastrofe do Olimpijskog grada Sarajevo 1971–1984” (155–204) bavi Aida Ličina Ramić. Pored zagađenog zraka, Sarajevo se početkom sedamdesetih godina prošloga vijeka, suočavalo i sa problemima neregularnog vodosnabdijevanja, koje je za posljedicu imalo pojavu različitih zaraznih oboljenja, te sa problemima bespravne gradnje naselja, kao i nezakonitog odlaganja otpadnih voda u riječna korita. Transformacijski put kojim se od ekološke katastrofe do olimpijskog grada Sarajevo kretalo od 1971. do 1984. godine – Ličina Ramić nastoji rekonstruirati u drugom dijelu rada. Apostrofirajući važnost sarajevskog Projekta zaštite čovjekove okoline kao presudnog čimbenika za uspješnu organizaciju XIV Zimskih olimpijskih igara, autorica ističe da se ovim projektom Sarajevo upisalo zlatnim slovima na mapi zimskog turizma, te da se bez njegove uspješne finalizacije olimpijske igre nikada ne bi ni realizirale. Vješto izbjegavajući zamku selektivnog pristupa u ocjeni, Ličina Ramić blagu prednost za uspješnu provedbu Projekta daje Međunarodnoj banci za razvoj iz Washingtona, no ne ignorira ni zasluge predstavnika lokalne industrije. Smatra da su oni zapravo bili njegovi stvarni pokretači, budući da su u to vrijeme blisko surađivali sa istaknutim bosanskohercegovačkim političarima, koji su obnašali visoke pozicije, ne samo na republičkoj nego i na saveznoj razini.

Pitanje zemljotresa, koji je prostor Banje Luke pogodio u posljednjim mjesecima 1969. godine, problematizira posljednji rad („Političke posljedice zemljotresa u Bosanskoj krajini 1969. godine“) (205–277) u ovome Zborniku. Primarno interesirajući se za društveno-političke posljedice ovog prirodnog fenomena, Dino Dupanović na temelju arhivske građe i odabranih primjera iz štampe vjerodostojno rekonstruira sve aspekte pruzročenih štetā od ljudskih stradanja do materijalnih gubitaka. Pored toga što je doveo do smrtnih ishoda, porušenih domova, školskih ustanova, privrednih i drugih objekata, zemljotres je pokrenuo i lavinu političkih previranja, ključnih za razumijevanje odnosa unutar Saveza komunista Bosne i Hercegovine, ali i odnosa na široj, jugoslavenskoj razini. Tako se pitanju obnove Bosanske krajine pristupalo na način da se banjalučki potres komparirao sa sličnim udarom koji je nekoliko godina ranije pogodio Skoplje, iako političke i ekonomski prilike 1963. godine ni izbliza nisu bile slične društveno-političkim kretanjima u

Jugoslaviji koncem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina. Pored toga što su postale sredstvo političkog obračuna između jugoslavenskih republika, polemike o obnovi Banje Luke postale su centrom rasprava unutar bosanskohercegovačkog rukovodstva, što Dupanović plauzibilno oslikava kroz konfrontirane odnose između Osmana Karabegovića i Hajre Kapetanovića i bosanskohercegovačkog partijskog rukovodstva sa tada Brankom Mikulićem na čelu.

Osim što baca svjetlo na jedan značajan i potpuno zanemaren segment bosanskohercegovačke prošlosti 20. stoljeća, zbornik „Poplava, zemljotres, smog: Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću“ predstavlja nemjerljiv doprinos počecima razvoja ekohistorije u Bosni i Hercegovini. Svi prezentirani tekstovi koji čine njegovu sadržinu, pokazatelj su kako jedna tema iz domena interdisciplinarnog i multidisciplinarnog istraživanja uz primjenu historijskog metoda i korištenje vrijedne arhivske građe, može postati dobra osnova za kreiranje novih pravaca unutar bosanskohercegovačke historiografije.